

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI - broj 85/08-P-2

Robe

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo	Kontakt-osoba: Softić Višnja, dipl.ecc.
Adresa: J. Černija br. 8	Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo	Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033 237 655	Faks: 033 440 658
Elektronska pošta (e-mail) višnjias@viksa.ba	Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba : Puriš Esnef, dipl.ing.maš.
Adresa : Jaroslava Černija br.8
Telefon : 033 774 923

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kontakt osoba : Karasalihović Lejla,ing.građ.
Adresa : Terezije br.38, soba br.36
Telefon : 033 200-313

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

KJKP"Vodovod i kanalizacija"d.o.o. Pogon " Kanalizacija " , ul.Terezije br.38 , soba br.20 .

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN¹)

Javno preduzeće

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:

Robe

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Da

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Nabavka roba: Lot 2 Rezervni dijelovi za uređaje za ispitivanje i kalibraciju vodomjera
--

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA:(ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

Nabavka roba: Lot 2 Rezervni dijelovi za uređaje za ispitivanje i kalibraciju vodomjera
--

¹ Zakon o javnim nabavkama BiH

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Detaljan opis i količine date su u prilogu tenderske dokumentacije.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

FCO Skladište Ugovornog organa u Sarajevu

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9 TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

period u mjesecima (od dodjele ugovora)

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

-

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM UZ PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17 UPZ)

-

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

-

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

-

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vođen stečajni i likvidacioni postupak (član 23. stav 1. tačka a.i tačka b. ZJN)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač (samo za pravno lice - firmu) nije pravosnažnom odlukom osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka c. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač (samo za pravno lice - firmu) nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka d. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (član 23. stav 1., tačka e. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih poreza (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH).
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza , izdato od UIO ili nadležnog organa za indirektno oporezivanje (čl.23. stav 1 tačka f. ZJN BiH)

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

- Original ili ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim priložima ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (čl. 24. ZJN BiH)

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

- Ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31.12.2007. godine (član 25. stav 1 tačka b. ZJN BiH)
- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca
- Izjava ponuđača obavezno potpisana i ovjerena, a koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

-

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da - a u skladu sa odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki (Službeni glasnik BiH 105/06)

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do

18.02.2009 god.

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi (po lot-u)

20 KM

Uplatu izvršiti u korist “UniCredit Bank ” dd Sarajevo, broj računa 3389002208274753 uz naznaku “za otkup tenderske dokumentacije” ili na Glavnoj blagajni KJKP “ViK” d.o.o. – Sarajevo, ul. J. Černija br. 8

IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH.

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

25.02.2009 g.

(datum),

do 09:00 sati

(vrijeme)

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

dana 90 nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum

Mjesto

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudāči imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku izrade ponude.

DIREKTOR

Fahrudin Pilavdžić, dipl.ing.maš.